

Izvještaj nezavisnog revizora akcionarima  
UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sažetim finansijskim izvještajima



Mišljenje

Sažeti finansijski izvještaji, koji obuhvataju sažeti izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembar 2025. godine, sažeti izvještaj o dobitku ili gubitku i ostalom ukupnom rezultatu za tada završenu godinu, izvještaj o tokovima gotovine, izvještaj o promjenama na kapitalu i osnovne informacije o Banci, izvedene su iz revidiranih finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka („Banka“) za godinu završenu 31. decembra 2025. godine.

Prema našem mišljenju, priloženi sažeti finansijski izvještaji usklađeni su, u svim značajnim odrednicama, sa revidiranim finansijskim izvještajima na dan 31. decembra 2025. godine.

Sažeti finansijski izvještaji

Sažeti finansijski izvještaji ne sadrže sva objavljivanja koja su zahtijevana u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Republici Srpskoj. Čitanje sažetih finansijskih izvještaja i revizorskog izvještaja o njima stoga nije zamjena za čitanje revidiranih finansijskih izvještaja i revizorskog izvještaja o njima. Sažeti finansijski izvještaji i revidirani finansijski izvještaji ne odražavaju učinke događaja koji su nastali nakon datuma našeg izvještaja o revidiranim finansijskim izvještajima.

Revidirani finansijski izvještaji i naše mišljenje o njima

Izrazili smo nemodifikovano revizorsko mišljenje o revidiranim finansijskim izvještajima u našem izvještaju datiranom s 11. februara 2026. godine. Taj izvještaj takođe sadrži i komunicirana ključna revizorska pitanja.

Odgovornost Uprave za izvještaje u skraćenom obliku

U skladu sa članom 178. Zakona o bankama Republike Srpske, Uprava je odgovorna za sastavljanje izvještaja u skraćenom obliku revidiranih finansijskih izvještaja, čiji je sadržaj propisan članom 14. Odluke o obavljanju spoljne revizije u bankama.

Revizorova odgovornost

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tome jesu li sažeti finansijski izvještaji usklađeni, u svim značajnim odrednicama, sa revidiranim finansijskim izvještajima na temelju naših postupaka, koji su obavljeni u skladu s Međunarodnim revizijskim standardom 810 (revidiranim) „Angažovanja na izvještavanju o sažetim finansijskim izvještajima“.

KPMG B-H d.o.o. za reviziju  
Podružnica Banja Luka  
Ovlašteni revizori

18. februar 2026.

Svetozara Markovića 5  
78000 Banja Luka  
Bosna i Hercegovina



U ime KPMG B-H d.o.o. za reviziju

Manal Bećirbegović  
Izvršni direktor

Vedran Vukotić  
Ovlašteni revizor

I Izvještaj o ukupnom rezultatu

Izvještaj o dobitku ili gubitku

|                                                                                           | 31.12.2025.     | 31.12.2024.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                           | 000 BAM         | 000 BAM         |
| Prihodi od kamata izračunati metodom efektivne kamatne stope                              | 59.901          | 58.258          |
| Rashodi od kamata                                                                         | (6.660)         | (5.806)         |
| <b>Neto prihodi od kamata</b>                                                             | <b>53.241</b>   | <b>52.452</b>   |
| Prihodi od naknada i provizija                                                            | 25.119          | 22.487          |
| Rashodi od naknada i provizija                                                            | (5.194)         | (3.676)         |
| <b>Neto prihodi od naknada i provizija</b>                                                | <b>19.926</b>   | <b>18.811</b>   |
| Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu                                                  | -               | 4               |
| Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju mone-tarne imovine i obaveza | 3.616           | 2.919           |
| <b>Neto prihodi od finansijskih instrumenata</b>                                          | <b>3.616</b>    | <b>2.923</b>    |
| <b>Ukupni operativni prihodi</b>                                                          | <b>76.783</b>   | <b>74.185</b>   |
| Troškovi zaposlenih                                                                       | (20.811)        | (21.316)        |
| Troškovi amortizacije materijalne imovine                                                 | (1.909)         | (1.896)         |
| Troškovi amortizacije nematerijalne imovine                                               | (2.575)         | (2.863)         |
| Ostali administrativni troškovi                                                           | (16.263)        | (14.868)        |
| <b>Ukupno operativni troškovi</b>                                                         | <b>(41.559)</b> | <b>(40.943)</b> |
| <b>Operativni rezultat prije umanjenja i rezervisanja</b>                                 | <b>35.224</b>   | <b>33.242</b>   |
| <b>Neto gubici/povrati od umanjenja vrijednosti finansijskih instru-<br/>menata</b>       | <b>(1.924)</b>  | <b>1.395</b>    |
| Finansijska imovina po amortizovanom trošku                                               | (1.817)         | 1.651           |
| Finansijska imovina po FV kroz ostali ukupni rezultat                                     | (107)           | (256)           |
| <b>Rezervisanja za rizike i troškove</b>                                                  | <b>(230)</b>    | <b>(246)</b>    |
| <b>Ostali operativni prihodi</b>                                                          | <b>2.987</b>    | <b>2.068</b>    |
| <b>Ostali operativni rashodi</b>                                                          | <b>(629)</b>    | <b>(618)</b>    |
| <b>Dobici od prodaje imovine</b>                                                          | <b>444</b>      | <b>918</b>      |
| <b>Rezultat prije poreza</b>                                                              | <b>35.872</b>   | <b>36.759</b>   |
| Porez na dobit                                                                            | (3.062)         | (3.494)         |
| <b>Rezultat nakon poreza</b>                                                              | <b>32.810</b>   | <b>33.265</b>   |

|                                                                                                                                            |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Izvještaj o ostalom ukupnom rezultatu                                                                                                      | 31.12.2025.<br>000 BAM | 31.12.2024.<br>000 BAM |
| <b>Rezultat nakon poreza</b>                                                                                                               | <b>32.810</b>          | <b>33.265</b>          |
| <b>Ostala sveobuhvatna dobit</b>                                                                                                           | <b>474</b>             | <b>3.767</b>           |
| <b>Stavke koje se neće reklasifikovati u dobitak ili gubitak:</b>                                                                          |                        |                        |
| Efekti revalorizacije materijalnih sredstava - neto za poreze                                                                              | 250                    | 236                    |
| Neto dobitak perioda priznati direktno u kapitalu - neto za poreze                                                                         | 97                     | 99                     |
| <b>Stavke koje se mogu reklasifikovati u dobitak ili gubitak:</b>                                                                          |                        |                        |
| Neto (gubitak)/dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat            | 107                    | 256                    |
| Neto (gubitak)/dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat - dužnički instrumenti - neto za poreze | 21                     | 3.176                  |
| <b>Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu</b>                                                                                                 | <b>33.284</b>          | <b>37.032</b>          |

|                                                                          |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Osnovna/razrijeđena zarada po akciji                                     | 31.12.2025.<br>000 BAM | 31.12.2024.<br>000 BAM |
| <b>Rezultat nakon poreza koji se može pripisati redovnim akcionarima</b> | <b>32.810</b>          | <b>33.265</b>          |
| Broj redovnih akcija                                                     | 138.650                | 138.650                |
| <b>Osnovna/razrijeđena zarada po akciji u BAM</b>                        | <b>236,64</b>          | <b>239,92</b>          |

|                                                                           |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| II Izvještaj o finansijskom položaju                                      | 31.12.2025.<br>000 BAM | 31.12.2024.<br>000 BAM |
| <b>Imovina</b>                                                            |                        |                        |
| <b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>                                  | <b>244.521</b>         | <b>201.845</b>         |
| <b>Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</b> | <b>14</b>              | <b>-</b>               |
| <b>Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b> | <b>170.526</b>         | <b>86.872</b>          |
| <b>Finansijska imovina po amortizovanom trošku</b>                        | <b>1.090.769</b>       | <b>1.109.491</b>       |
| Obavezna rezerva kod Centralne banke                                      | 122.811                | 108.530                |
| Kredit i potraživanja od banaka                                           | 36.366                 | 226.762                |
| Kredit i potraživanja od klijenata                                        | 931.593                | 774.198                |
| <b>Materijalna imovina</b>                                                | <b>22.467</b>          | <b>22.195</b>          |
| <b>Nematerijalna imovina</b>                                              | <b>7.159</b>           | <b>8.100</b>           |
| <b>Tekuća poreska sredstva</b>                                            | <b>508</b>             | <b>-</b>               |
| <b>Odložena poreska sredstva</b>                                          | <b>736</b>             | <b>743</b>             |
| <b>Ostala aktiva</b>                                                      | <b>10.803</b>          | <b>10.023</b>          |
| <b>Ukupno imovina</b>                                                     | <b>1.547.502</b>       | <b>1.439.269</b>       |
| <b>Obaveze</b>                                                            |                        |                        |
| <b>Finansijska obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</b> | <b>9</b>               | <b>-</b>               |
| <b>Finansijske obaveze po amortizovanom trošku</b>                        | <b>1.255.047</b>       | <b>1.148.925</b>       |
| Depoziti i krediti od banaka                                              | 46.695                 | 8.049                  |
| Depoziti i krediti od klijenata                                           | 1.206.987              | 1.139.295              |
| Obaveze po osnovu zakupa                                                  | 1.364                  | 1.581                  |
| <b>Poreske obaveze</b>                                                    | <b>855</b>             | <b>2.179</b>           |
| Tekuće poreske obaveze                                                    | -                      | 1.410                  |
| Odložene poreske obaveze                                                  | 855                    | 769                    |
| <b>Ostale obaveze</b>                                                     | <b>24.186</b>          | <b>22.902</b>          |
| <b>Rezervisanja za kreditne rizike i garancije</b>                        | <b>4.869</b>           | <b>2.791</b>           |
| <b>Rezervisanja za rizike i troškove</b>                                  | <b>998</b>             | <b>951</b>             |
| <b>Ukupno obaveze</b>                                                     | <b>1.285.963</b>       | <b>1.177.748</b>       |
| <b>Kapital i rezerve</b>                                                  |                        |                        |
| Akcijski kapital                                                          | 97.055                 | 97.055                 |
| Emisiona premija                                                          | 373                    | 373                    |
| Zakonske rezerve                                                          | 9.706                  | 9.706                  |
| Rezerve kapitala                                                          | 43.654                 | 43.555                 |
| Rezerve vrednovanja                                                       | 1.373                  | 995                    |
| Zadržana zarada                                                           | 76.570                 | 76.573                 |
| Neto dobit za tekuću godinu                                               | 32.810                 | 33.265                 |
| <b>Ukupno kapital i rezerve</b>                                           | <b>261.540</b>         | <b>261.521</b>         |
| <b>Ukupno obaveze, kapital i rezerve</b>                                  | <b>1.547.502</b>       | <b>1.439.269</b>       |

III Izvještaj o promjenama na kapitalu

|                                                                                                                      | Akcijski kapital | Emisiona premija | Zakonske rezerve | Rezerve kapitala | Rezerve vrednovanja | Zadržana zarada | Neto dobit za godinu | Ukupno   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|                                                                                                                      | '000 BAM         | '000 BAM         | '000 BAM         | '000 BAM         | '000 BAM            | '000 BAM        | '000 BAM             | '000 BAM |
| Stanje na dan 01.01.2024.                                                                                            | 97.055           | 373              | 9.706            | 43.294           | (2.673)             | 76.735          | 22.775               | 247.264  |
| Raspodjela dobiti                                                                                                    | -                | -                | -                | -                | -                   | 22.775          | (22.775)             | -        |
| Isplata dividende                                                                                                    | -                | -                | -                | -                | -                   | (22.775)        | -                    | (22.775) |
| Prenos u rezerve                                                                                                     | -                | -                | -                | 261              | -                   | (261)           | -                    | -        |
| Neto dobit za godinu                                                                                                 | -                | -                | -                | -                | -                   | -               | 33.265               | 33.265   |
| Ostali ukupni rezultat                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                     |                 |                      |          |
| Neto promjena fer vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit - neto za poreze | -                | -                | -                | -                | 3.176               | -               | -                    | 3.176    |
| Neto promjena umanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit            | -                | -                | -                | -                | 256                 | -               | -                    | 256      |
| Neto dobitak perioda priznat direktno u kapitalu - neto za poreze                                                    | -                | -                | -                | -                | -                   | 99              | -                    | 99       |
| Efekti revalorizacije materijalne imovine - neto za poreze                                                           | -                | -                | -                | -                | 236                 | -               | -                    | 236      |
| Ukupan ostali rezultat                                                                                               | -                | -                | -                | -                | 3.668               | 99              | -                    | 3.767    |
| Stanje na dan 31.12.2024.                                                                                            | 97.055           | 373              | 9.706            | 43.555           | 995                 | 76.573          | 33.266               | 261.521  |
| Raspodjela dobiti                                                                                                    | -                | -                | -                | -                | -                   | 33.265          | (33.265)             | -        |
| Isplata dividende                                                                                                    | -                | -                | -                | -                | -                   | (33.265)        | -                    | (33.265) |
| Prenos u rezerve                                                                                                     | -                | -                | -                | 99               | -                   | (99)            | -                    | -        |
| Neto dobit za godinu                                                                                                 | -                | -                | -                | -                | -                   | -               | 32.810               | 32.810   |
| Ostali ukupni rezultat                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                     |                 |                      |          |
| Neto promjena fer vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit - neto za poreze | -                | -                | -                | -                | 21                  | -               | -                    | 21       |
| Neto promjena umanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit            | -                | -                | -                | -                | 107                 | -               | -                    | 107      |
| Neto dobitak perioda priznat direktno u kapitalu - neto za poreze                                                    | -                | -                | -                | -                | -                   | 97              | -                    | 97       |
| Efekti revalorizacije materijalne imovine - neto za poreze                                                           | -                | -                | -                | -                | 250                 | -               | -                    | 250      |
| Ukupan ostali rezultat                                                                                               | -                | -                | -                | -                | 378                 | 97              | -                    | 474      |
| Stanje na dan 31.12.2025.                                                                                            | 97.055           | 373              | 9.706            | 43.654           | 1.372               | 76.570          | 32.810               | 261.540  |

IV Izvještaj o tokovima gotovine

|                                                                                                                    | 31.12.2025. | 31.12.2024. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                    | '000 BAM    | '000 BAM    |
| Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti                                                                            |             |             |
| Prihodi od kamata i slični prihodi                                                                                 | 60.028      | 58.226      |
| Rashodi od kamata i slični rashodi                                                                                 | (6.660)     | (5.806)     |
| Prihodi od naknada i provizija                                                                                     | 25.049      | 22.452      |
| Rashodi od naknada i provizija                                                                                     | (5.194)     | (3.676)     |
| Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu                                                                           | -           | 4           |
| Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza                           | 3.616       | 2.919       |
| Administrativni troškovi poslovanja                                                                                | (37.075)    | (36.186)    |
| Ostali prilivi                                                                                                     | 2.802       | 2.370       |
| a) Neto gotovina iz poslovnih aktivnosti prije promjena u finansijskoj imovini i obavezama po amortizovanom trošku | 42.567      | 40.302      |
| Promjene u finansijskoj imovini po amortizovanom trošku                                                            |             |             |
| Obavezna rezerva kod Centralne banke                                                                               | (14.280)    | (11.227)    |
| Kredit i potraživanja od banaka                                                                                    | 190.397     | (3.764)     |
| Kredit i potraživanja od klijenata                                                                                 | (156.834)   | (96.933)    |
| Ostala aktiva                                                                                                      | (1.638)     | (2.311)     |
| b) Neto promjene u finansijskoj imovini po amortizovanom trošku                                                    | 17.643      | (114.235)   |
| Promjene u finansijskim obavezama po amortizovanom trošku                                                          |             |             |
| Depoziti i krediti od banaka                                                                                       | 38.646      | (6.214)     |
| Depoziti i krediti od klijenata                                                                                    | 67.692      | 158.986     |
| Otplata dugoročnih najmova                                                                                         | (216)       | (186)       |
| Ostale obaveze                                                                                                     | 1.283       | (1.621)     |
| c) Neto promjene u finansijskim obavezama po amortizovanom trošku                                                  | 107.405     | 150.966     |
| Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti prije poreza (a+b+c)                                                  | 167.616     | 77.033      |
| Porez na dobit                                                                                                     | (4.929)     | (1.893)     |
| 1. Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti                                                                    | 162.686     | 75.140      |
| Tokovi gotovine iz ulagačkih aktivnosti                                                                            |             |             |
| Ulaganja u materijalnu imovinu                                                                                     | (1.443)     | (1.632)     |
| Ulaganja u nematerijalnu imovinu                                                                                   | (1.681)     | (1.550)     |
| Ulaganja u Finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                                      | (83.630)    | (30.000)    |
| Prilivi od Finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                                      | -           | 29.630      |
| 2. Neto tokovi gotovine iz ulagačkih aktivnosti                                                                    | (86.754)    | (3.553)     |
| Tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti                                                                         |             |             |
| Isplata dividende                                                                                                  | (33.257)    | (22.787)    |
| 3. Neto tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti                                                                 | (33.257)    | (22.787)    |
| 4. Neto povećanje gotovine (1+2+3)                                                                                 | 42.675      | 48.801      |
| 5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda                                                            | 201.845     | 153.044     |
| 6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda (4+5)                                                        | 244.521     | 201.845     |


OSNOVNE INFORMACIJE O BANC I – 31. decembar 2025.

|                                                         |                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Naziv:                                                  | UniCredit Bank a.d. Banja Luka                                          |                                |
| Adresa:                                                 | Marije Bursać 7, 78000 Banja Luka                                       |                                |
| Telefon:                                                | +387 51 243 200                                                         |                                |
| Web adresa:                                             | www.unicreditbank-bl.ba                                                 |                                |
| S.W.I.F.T.:                                             | BLBABA22                                                                |                                |
| <b>NADZORNI ODBOR:</b>                                  |                                                                         |                                |
| 1. Massimo Francese                                     | predsjednik od 14.10.2025.                                              | UniCredit S.p.A.               |
| Pasquale Giamboi                                        | predsjednik do 13.10.2025.                                              | UniCredit S.p.A.               |
| 2. Zlatan Raković                                       | zamjenik predsjednika od 14.10.2025                                     | UniCredit S.p.A.               |
| Daniel Svoboda                                          | zamjenik predsjednika do 13.10.2025.                                    | UniCredit S.p.A.               |
| 3. Margherita Giulia Cerqui                             | član                                                                    | UniCredit S.p.A.               |
| 4. Vedran Stanetić                                      | član                                                                    | Nezavisni član                 |
| 5. Zoran Vasiljević                                     | član                                                                    | Nezavisni član                 |
| <b>ODBOR ZA REVIZIJU:</b>                               |                                                                         |                                |
| 1. Jelena Poljašević                                    | predsjednik                                                             | Nezavisni član                 |
| 2. Ante Križan                                          | član                                                                    | Zagrebačka banka d.d., Zagreb. |
| 3. Graziana Mazzone                                     | član                                                                    | UniCredit S.p.A.               |
| <b>UPRAVA:</b>                                          |                                                                         |                                |
| 1. Spas Blagovestov Vidarkinsky                         | predsjednik Uprave Banke                                                |                                |
| 2. Jasminka Bajić                                       | član Uprave Banke zadužen za Finansije                                  |                                |
| 3. Dragana Janjić                                       | član Uprave Banke zadužen za Upravljanje rizicima                       |                                |
| 4. Željko Kišić                                         | član Uprave Banke zadužen za Maloprodaju i Korporativno bankarstvo      |                                |
| 5. Diana Bevanda                                        | član Uprave Banke zadužen za ljudske potencijale i korporativnu kulturu |                                |
| Interni revizor:                                        | Ivana Kalaba                                                            |                                |
| Broj prodajnih mjesta:                                  | 30                                                                      |                                |
| Broj zaposlenih:                                        | 376                                                                     |                                |
| Vanjski revizor:                                        | KPMG B-H d.o.o. za reviziju, Podružnica Banja Luka                      |                                |
| Akcionari koji imaju 5% ili više akcija s pravom glasa: | UniCredit S.p.A. Italija                                                |                                |

Potpisano u ime UniCredit Bank a.d. Banja Luka:

  
Spas Blagovestov Vidarkinsky  
Predsjednik Uprave Banke



  
Jasminka Bajić  
Član Uprave Banke